

## t37\_fcont\_1

(TMGCuBYf1qo4nLWSvomu2B58p3BsfnNcuR2)

October 27, 2020

Let  $v1\_xreal\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v1\_funct\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k2\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k1\_numbers : \iota$  be given. Let  $v2\_fcont\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k2\_partfun1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $r1\_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k1\_relset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k26\_valued\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $v1\_relat\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v1\_valued\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v1\_xcmplx\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k5\_relat\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k24\_valued\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $v3\_membered : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v3\_valued\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. \forall X1. ((v1\_relat\_1 X1) \wedge ((v1\_funct\_1 X1) \wedge (v1\_valued\_0 \\ X1))) \Rightarrow (\forall X2. (v1\_xcmplx\_0 X2) \Rightarrow (k5\_relat\_1 (k24\_valued\_1 \\ X1 X2) X0 = k24\_valued\_1 (k5\_relat\_1 X1 X0) X2)) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. \forall X1. \forall X2. \forall X3. ((v1\_funct\_1 X2) \wedge \\ (m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 X0 X1)))) \Rightarrow (k2\_partfun1 \\ X0 X1 X2 X3 = k5\_relat\_1 X2 X3) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. \forall X1. \forall X2. \forall X3. ((v3\_membered X1) \wedge \\ (((v1\_funct\_1 X2) \wedge (m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 \\ X0 X1)))) \wedge (v1\_xreal\_0 X3))) \Rightarrow (k26\_valued\_1 X0 X1 X2 X3 = k24\_valued\_1 \\ X2 X3) \end{aligned} \quad (3)$$

Assume the following.

$$v3\_membered k1\_numbers \quad (4)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. (((v1\_funct\_1 X0) \wedge ((v2\_fcont\_1 X0) \wedge (m1\_subset\_1 \\ & X0 (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 k1\_numbers k1\_numbers)))))) \wedge (v1\_xreal\_0 \\ & X1)) \Rightarrow ((v1\_funct\_1 (k24\_valued\_1 X0 X1)) \wedge (v2\_fcont\_1 (k24\_valued\_1 \\ & X0 X1))) \end{aligned} \quad (5)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. \forall X3. ((v1\_funct\_1 X2) \wedge \\ & (m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 X0 X1)))) \Rightarrow ((v1\_funct\_1 \\ & (k2\_partfun1 X0 X1 X2 X3)) \wedge (m1\_subset\_1 (k2\_partfun1 X0 X1 X2 X3) \\ & (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 X0 X1)))) \end{aligned} \quad (6)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. \forall X3. ((v3\_membered X1) \wedge \\ & (((v1\_funct\_1 X2) \wedge (m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 \\ & X0 X1)))) \wedge (v1\_xreal\_0 X3))) \Rightarrow ((v1\_funct\_1 (k26\_valued\_1 X0 X1 \\ & X2 X3)) \wedge (m1\_subset\_1 (k26\_valued\_1 X0 X1 X2 X3) (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 \\ & X0 k1\_numbers)))) \end{aligned} \quad (7)$$

Assume the following.

$$\forall X0. ((v1\_relat\_1 X0) \wedge (v3\_valued\_0 X0)) \Rightarrow ((v1\_relat\_1 X0) \wedge (v1\_valued\_0 X0)) \quad (8)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (v1\_xreal\_0 X0) \Rightarrow (v1\_xcmplx\_0 X0) \quad (9)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. (m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 X0 X1))) \Rightarrow (v1\_relat\_1 X2) \quad (10)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (v3\_membered X1) \Rightarrow (\forall X2. (m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 X0 X1))) \Rightarrow (v3\_valued\_0 X2)) \quad (11)$$

### Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. (v1\_xreal\_0 X1) \Rightarrow (\forall X2. ((v1\_funct\_1 \\ & X2) \wedge (m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 k1\_numbers k1\_numbers)))) \Rightarrow \\ & (((v2\_fcont\_1 (k2\_partfun1 k1\_numbers k1\_numbers X2 X0)) \wedge (r1\_tarski \\ & X0 (k1\_relset\_1 k1\_numbers X2))) \Rightarrow (v2\_fcont\_1 (k2\_partfun1 k1\_numbers \\ & k1\_numbers (k26\_valued\_1 k1\_numbers k1\_numbers X2 X1) X0))) \end{aligned}$$